



NVO EKVIVALENT

# Na putu do zaposlenja



**Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom** je najvažniji međunarodni, pravno obavezujući dokument u oblasti ljudskih prava. Prema Konvenciji, „Diskriminacija po osnovu invalidnosti znači svako pravljenje razlike, isključivanje ili ograničavanje po osnovu invalidnosti čiji cilj ili posljedica jeste ograničavanje ili poništavanje priznanja, uživanja ili sprovođenja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda u oblastima politike, ekonomije, socijalnih, kulturnih, građanskih prava i bilo kojoj drugoj oblasti.“

Dakle, diskriminacija po osnovu invaliditeta upravo i jeste nesprovođenje mjera koje omogućavaju puno uživanje ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane OSI.

Sintagma „na ravnopravnoj osnovi sa drugima“, koja se po prvi put u međunarodnom korpusu ljudskih prava koristi u Konvenciji, nije samo ograničena na definiciju diskriminacije po osnovu invaliditeta, već prožima gotovo sve članove Konvencije, uključujući i član 27 koji garantuje pravo OSI na rad i zapošljavanje.

Konvencijom se takođe propisuje dužnost država potpisnica da priznaju pravo OSI na rad, na osnovu jednakosti sa drugima. Pravo OSI na rad u smislu Konvencije obuhvata „mogućnost da zarađuju za život obavljajući posao koji su slobodno odabrali, ili prihvatili na tržištu rada i u radnom okruženju, koji su otvoreni, inkluzivni i pristupačni za osobe sa invaliditetom“.



**Ustav Crne Gore** propisuje obim prava na rad, te ono u Crnoj Gori obuhvata: slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, pravične i humane uslove rada i zaštitu za vrijeme nezaposlenosti. Ustav, takođe, osobama s invaliditetom garantuje posebnu zaštitu na radu.

**Zakon o zabrani diskriminacije**, između ostalog, zabranjuje segregaciju, diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja, kao i diskriminaciju osoba s invaliditetom. Segregacija po ovom zakonu predstavlja „svaki akt, radnju ili propuštanje da se izvrši radnja, kojima se vrši prisilno ili sistemsko razdvajanje ili razlikovanje lica“ zbog njihovog ličnog svojstva.

Diskriminacija po osnovu invaliditeta u oblasti rada i zapošljavanja postoji kada se prema određenoj OSI ili grupi OSI, postupa drugačije u odnosu na osobe bez invaliditeta, samo zbog njihovog invaliditeta, osim u slučajevima kada drugačije postupanje za cilj ima izjednačavanje mogućnosti (startnih pozicija) OSI, koje su zbog svog invaliditeta sistemski uskraćivane za jednak položaj u ovoj oblasti.

**Zakon o radu** zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju lica koja traže zaposlenje, zaposlenih lica i lica s invaliditetom po osnovu invaliditeta. Zakonom je tačno naveden obim zabrane diskriminacije, te se navodi da je ona zabranjena u odnosu na: „uslove zapošljavanja i izbor kandidata za obavljanje određenog posla“, „uslove rada i prava iz radnog odnosa“, „obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje“, „napredovanje na poslu“ i „otkaz ugovora o radu“.

**Cilj Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom** je stvaranje uslova za povećanje zaposlenosti OSI i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada, uz otklanjanje barijera i stvaranje jednakih mogućnosti. U tom smislu se ovim Zakonom propisuju „način i postupak ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom, mjere i podsticaji za njihovo zapošljavanje, način finansiranja i druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“.



Ovim Zakonom se OSI garantuju prava na: profesionalnu rehabilitaciju, godišnji odmor u trajanju od najmanje 26 radnih dana, ograničenje raspoređivanja na rad van mesta prebivališta ili boravišta i otkazni rok u trajanju od najmanje 30 dana. Pravo OSI na profesionalnu rehabilitaciju obuhvata: savjetovanje, podsticanje i motivisanje OSI na aktivno traženje zaposlenja; utvrđivanje preostale radne sposobnosti; pomoć u prihvatanju vlastite invalidnosti i upoznavanje sa mogućnostima uključivanja u osposobljavanje i rad; pomoć prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva; razvijanje socijalnih spretnosti i vještina; pomoć prilikom traženja odgovarajućeg radnog mesta; analizu konkretnog radnog mesta i radnog okruženja OSI; izradu plana prilagođavanja radnog mesta i radnog okruženja za OSI; izradu plana potrebne opreme i sredstava za rad za OSI; osposobljavanje za rad na konkretnom radnom mestu; praćenje i stručnu pomoć prilikom osposobljavanja i obrazovanja; praćenje OSI na radnom mestu, nakon zaposlenja; evaluaciju uspješnosti procesa rehabilitacije za pojedine OSI i ocjenjivanje radnih rezultata zaposlenih OSI.

Za podsticanje zapošljavanja OSI se propisuje više vrsta subvencija za poslodavce, OSI koje vode sopstveni biznis i posebne organizacije za zapošljavanje OSI (radni centar, zaštitna radionica i zaštitni pogon).

## **Subvencije za poslodavce obuhvataju:**

„bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom“; „kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje lica sa invaliditetom“; „učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom“ i „subvencije zarade lica sa invaliditetom koje zaposli“. Osim navedenih subvencija, OSI koje vode sopstveni biznis (OSI koje se samozaposle, koje obavljaju samostalnu djelatnost ili osnuju privredno društvo, koje se zaposle u porodičnom domaćinstvu i obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino, glavno ili dopunsko zanimanje) i posebne organizacije za zapošljavanje OSI imaju pravo i na oslobođanje od plaćanja poreza na dobit, srazmjerno broju zaposlenih OSI u ukupnom broju zaposlenih.



Polimska 42,  
84300 Berane, Crna Gora  
+382 68 339 822  
sjeverna.zemlja@gmail.com  
[www.sjevernazemlja.me](http://www.sjevernazemlja.me)



**NVO EKVIVALENT**

Ul. Baku bb, Lamela 3  
81000 Podgorica, Crna Gora  
+382 69 385 977  
[nvoekvivalent@gmail.com](mailto:nvoekvivalent@gmail.com)  
[www.nvoekvivalent.me](http://www.nvoekvivalent.me)



*This project was funded through a U.S. Embassy grant. The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State.*

\*\*\*

*Ovaj projekat je finansirala Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.*